

## **OSNOVNI DEMOGRAFSKI POKAZATELJI**

<b>106</b>	<b>METODOLOŠKO UPUTSTVO</b>	<b>106</b>
------------	-----------------------------	------------

## Sadržaj

<b>OSNOVNI DEMOGRAFSKI POKAZATELJI .....</b>	<b>3</b>
Pravni osnov .....	3
<b>METODOLOŠKE OSNOVE.....</b>	<b>3</b>
Cilj i sadržaj istraživanja.....	3
Izvor .....	3
Definicija osnovnih obilježja – indikatora.....	3
Nivo objave podataka.....	5
Rokovi.....	5

## OSNOVNI DEMOGRAFSKI POKAZATELJI

### Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje procjena stanovništva je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 i 47/19) i Godišnji plan zvanične statistike koji se donosi za svaku kalendarsku godinu.

## METODOLOŠKE OSNOVE

### Cilj i sadržaj istraživanja

Cilj proizvodnje osnovnih demografskih indikatora je da opišu prirodno kretanje stanovništva preko stopa, indeksa i drugih pokazatelja. Ovi indikatori korisnicima daju realnu sliku pojave i mogućnost upoređivanja podataka u prostoru i vremenu. Demografski pokazatelji se odnose na kombinacije podataka dobijenih statistikom rođenih, umrlih, sklopljenih i razvedenih brakova, kao i procijenjenim brojem stanovnika. Koriste se za analizu prirodnog kretanja stanovništva Crne Gore i opština.

### Izvor

Procjene stanovništva, statistika sklopljenih i razvedenih brakova, statistika rođenih i statistika umrlih.

### Definicija osnovnih obilježja – indikatora

**Živorodenim djetetom** smatra se dijete koje poslije rođenja pokazuje znake života (disanje, odnosno kucanje srca) makar i za najkraće vrijeme, bez obzira na trajanje trudnoće majke.

**Umrlo lice** je lice kod kojeg je bilo kada nakon rođenja došlo do prestanka svih znakova života.

**Prirodni priraštaj** predstavlja razliku u broju živorođenih i umrlih u određenom periodu. Prirodni priraštaj može biti pozitivan (broj živorođenih je veći od broja umrlih), negativan (broj živorođenih je manji od broja umrlih) ili nulti (broj živorođenih je jednak broju umrlih).

**Stopa nataliteta** predstavlja odnos živorođenih i procijenjenog broja stanovnika sredinom godine, izražava se u promilima (na 1000 stanovnika).

**Stopa mortaliteta** predstavlja odnos umrlih i procijenjenog broja stanovnika sredinom godine, izražava se u promilima (na 1000 stanovnika).

**Stopa prirodnog priraštaja** predstavlja odnos godišnjeg prirodnog priraštaja i procijenjenog broja stanovnika sredinom godine. Stopa prirodnog priraštaja se može dobiti i kao razlika stope nataliteta i stope mortaliteta, izražava se u promilima (na 1000 stanovnika).

**Stopa nupcijaliteta** predstavlja odnos broja sklopljenih brakova i procijenjenog broja stanovnika sredinom posmatrane godine, izražava se u promilima (na 1000 stanovnika).

**Stopa divorcijaliteta** predstavlja odnos broja razvedenih brakova i procijenjenog broja stanovnika sredinom posmatrane godine, izražava se u promilima (na 1000 stanovnika).

**Stopa umrle odojčadi** predstavlja odnos broja umrle odojčadi i živorođene djece, izražava se u promilima (na 1000 stanovnika).

**Stopa smrtnosti djece ispod pet godina** predstavlja odnos umrle djece mlađe od pet godina i živorođene djece, izražava se u promilima (na 1000 stanovnika).

**Vitalni indeks** predstavlja odnos živorođenih na 100 umrlih.

**Stopa maskuliniteta** predstavlja odnos broja muških na 100 ženskih lica u posmatranim događajima.

**Opšta stopa fertiliteta** predstavlja odnos između ukupnog broja živorođenih i ženskog fertilnog stanovništva (15-49 g.) u toku jedne godine.

**Specifične stope fertiliteta** predstavljaju odnos između broja živorođenih, rođenih od majki određene starosti prema 1000 žena te iste starosti.

**Ukupna stopa fertiliteta**, tj. ukupan broj živorođene djece na jednu ženu, odnosno zbir odgovarajućih specifičnih stopa fertiliteta računatih za starosni interval od 15 do 49 godina po petogodištima.

**Opšta stopa mortaliteta** predstavlja broj umrlih na 1000 stanovnika u toku jedne godine.

**Specifične stope mortaliteta** prema polu računane su za starosni interval od 5 do 84, godina po petogodištima, dok su za starosnu grupu od 0 do 4 godine računane pojedinačno za svaku godinu. Postoji jedna otvorena starosna grupa koja obuhvata umrlo stanovništvo 85 godina starosti i više.

**Koeficijent feminiteta** predstavlja broj ženskog stanovništva na hiljadu muškog stanovništva.

**Koeficijent maskuliniteta** predstavlja broj muškog stanovništva na hiljadu ženskog stanovništva.

**Koeficijent starenja** je procentualno učešće osoba starih 60 i više godina u ukupnom stanovništvu.

**Indeks starenja** je procentualno učešće osoba starih 60 i više godina prema stanovništvu mlađem od 20 godina.

**Očekivano trajanje života** predstavlja broj godina koje pojedinac u određenoj životnoj dobi može očekivati da će doživjeti uz trenutne nivoe smrtnosti. Dokument koji se koristi za izradu pomenutog indikatora može se naći na sljedećem linku: [https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/demo\\_mor\\_esms\\_an\\_1.pdf](https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/demo_mor_esms_an_1.pdf)

**Stopa migracionog salda** predstavlja odnos godišnjeg migracionog salda i procijenjenog broja stanovnika sredinom godine. Stopa migracionog salda se može dobiti i kao razlika stope imigracije i stope emigracije. Iskazuje se u promilima (na 1000 stanovnika).

## Nivo objave podataka

Svi osnovni demografski pokazatelji se prikazuju na nivou Crne Gore, dok se pokazatelji kao što su stopa prirodnog priraštaja, stopa nataliteta, stopa mortaliteta i stopa migracionog salda prikazuju i na nivou opština.

## Rokovi

Rokovi objave podataka se utvrđuju Godišnjim planom zvanične statistike.